Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kabinet predsjedavajućeg i zamjenika
predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Obrazac br.1.

PREDMET: MOLBA ZA DODJELU FINANSIJSKE POMOĆI

Molim da mi odobrite finansijska sredstva iz sljedećih razloga:

_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

Pod punom moralnom,materijalnom i krivičnom odgovornošću izjavljujem da su činjenice navedene u ovoj molbi tačne i istinite.

PODNOSILAC MOLBE

_____
(Ime i prezime)

_____
(kontakt adresa i telefon)

Sarajevo, dana_____godine

Prilozi:

- dokaz o prebivalištu za podnosioca i članove domaćinstva
- kućna lista ovjerena kod nadležnog organa
- izvod iz matične knjige rođenih za djete/cu
- dokaz o prihodima domaćinstva(potvrda o plaći, ček od penzije i sl.)
- uvjerenje službe za zapošljavanje o nezaposlenosti za podnosioca i članove domaćinstva
- medicinska dokumentacija od nadležne zdravstvene ustanove (tekuća godina)
- broj bankovnog računa podnosioca zahtjeva
- izjava da podnosilac nije ostvario pravo na pomoć iz drugih izvora, drugog nivoa vlasti (federacija, općine,grad)
- izjava kojom se daje saglasnost da se lični podaci mogu obrađivati u skladu sa članom 5. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH" broj 76/11). Za maloljetne kandidate izjavu daje roditelj/staratelj i ista treba biti ovjerena od strane nadležnog organa.
- za podršku sportskim aktivnostima: dokaz o članstvu, dokaz o reprezentativnosti (dostaviti zvaničnu potvrdu iz matičnog kluba/saveza), rezultati i uspjesi na kantonalnom, federalnom, državnom i međunarodnom nivou
- i druga dokumentacija kojom podnosilac dokazuje osnovanost/opravdanost molbe